



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KREITI YA 12

SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA PELE (FAL)
LEPHEPHE LA BORARO (P3)
NOFEMERE 2011
MEMORANTAMO

MEPUTSO: 100

DEPARTMENT OF BASIC
EDUCATION
2011 -12- - 3
PRIVATE BAG X 110
PRETORIA 0001
PUBLIC EXAMINATIONS

Palomoka ya matlakala a

[Handwritten signatures] 04/12/2011

Tokelo ya ngwalollo e illeditšwe

Phetta

KAROLO YA A: RUBIRIKI YA GO LEKOLA TAODIŠO [50]

	Khouto 7: Bokgoni bjo bo botse go fetiša. 80 – 100%	Khouto 6: Bokgoni bjo bo botse kudukudu. 70 – 79%	Khouto 5: Bokgoni bjo bo botse kudu. 60 – 69%	Khouto 4: Bokgoni bja go kgotsofatša. 50 – 59%	Khouto 3: Bokgoni bjo bo iekanejo. 40 – 49%	Khouto 2: Bokgoni bja go lšega. 30 – 39%	Khouto 1: Bokgoni bja go hlaelela kudukudu. 0 – 29%
D=DITENG P=PEAKANYO (MEPUTSO 32) Q=25 R=07	26 – 32 -Diteng di laetša kwešišo ya go kgahliša ya ditaba. -Dikgopolo tša go butšwa tša go hiohla magopolo. -Peakanyo le/ sengwalwakanywa sa mathomo se tšweleditše taodišo ya go hlamega gabotse kudukudu.	22½ – 25½ -Diteng di laetša tlhatošo ye e tseneletšego ya ditaba. -Dikgopolo tša go kgahliša, tša go goga šodi. -Peakanyo le/ sengwalwakanywa sa mathomo se tšweleditše taodišo ya go hlamega gabotse kudu.	19½ – 22 -Diteng di laetša tlhatošo ya go kwagala ya ditaba. -Dikgopolo tša go kgahliša, tša go mehleng, tša go se tsenalele. -Peakanyo le/ sengwalwakanywa sa mathomo se tšweleditše taodišo ya go hlamega gabotse.	16 – 19 -Diteng di hlatoša ditaba ka go kgotsofatša. -Dikgopolo ke tša mehleng, tša go se tsenalele. -Peakanyo le/ sengwalwakanywa sa mathomo se tšweleditše taodišo ya go amogalega ya lelemellaletšo la pele.	13 – 15½ -Diteng ke tša mehleng tša go se nyalelane. -Dikgopolo mo go ntšif di tseleng tša di a ipušeletša. -Peakanyo le/ sengwalwakanywa sa mathomo se tšweleditše taodišo ya go hlamega gabotse ya lelemellaletšo la pele.	10 – 12½ -Diteng ga di kwagala ka mehla, ga di nyalelane. -Dikgopolo ke tše nnyane tša go fela di ipušeletša. -Bohlatsetšja go hlaelela tša Peakanyo le/ sengwalwakanywa sa mathomo.	0 – 9½ -Diteng di lapogife ebile ga di nyalelane. -Dikgopolo di šarakane ebile di a hlakahlakanya. -Ga go na peakanyo le sengwalwakanywa sa mathomo. -Taodišo e hagišitšwe ka bofokodi.
P=POLELO, S=SETAELE P=PALOBO- HLATSE (MEPUTSO 12) R= 05 S= 05 P= 02	10 – 12 -Bohlatsetšja lemogo ye e tseneletšego ya polelo. -Polelo le maswaodikga di laetšwe ka bollalo. -Polelo makgethe e somišišwe ka nepagalo. -Kgeithontšu e laetša setaele sa maleba sa ditaba. -Taodišo e tloga e seria le ge e le phošwana go laetša gore e badišišišwe le go nšhwa diphošo.	8½ – 9½ -Temogwana ye e tseneletšego ya polelo. -Polelo le maswaodikga di laetšwe ka tšhwanelo le go kgona go somiša polelo-makgethe ka nepagalo. -Kgeithontšu mo go ebile e laetša setaele sa maleba. -Taodišo ga e na le phošo go laetša gore e badišišišwe le go nšhwa diphošo.	7½ – 8 -Temogwana ye e tseneletšego ya polelo. -Polelo le maswaodikga mo go ntši ke tša maleba. -Kgeithontšu e lekanešenyana tša e sepelelane le setšweletšwa. -Setaele se nepagetše ebile ke sa tšhwanelo, se sepelelane le dinyakwa tša serarwa. -Taodišo e tloga e laetša gore e badišišišwe le go nšhwa diphošo.	6 – 7 -Temogwana ya khuešo ya polelo. -Polelo e nyakile e teleletšwa, le maswaodikga a kgotsofatša. -Kgeithontšu e nyakile go hlakela tša e sepelelane le serarwa. -Setaele se nepagetše go ya ka dinyakwa tša serarwa. -Taodišo e sa na le diphošo le ge e laetša go badišišišwa le go nšhwa diphošo.	5 – 5½ -Polelo ya go hlaelela le maswaodikga ga se a šomišwa ka tšhwanelo. -Kgeithontšu ya motšho, ya go hlaelela. -Setaele ga se nyalelane ebile ga se swanetšane le serarwa. -Taodišo e na le diphošo tše ntši le ge e laetša e badišišišwe le go nšhwa diphošo.	4 – 4½ -Polelo le maswaodikga di fošagetše. -Kgeithontšu e hlakela kudu. -Setaele ga se sepelelane le serarwa. -Taodišo e itetše diphošo le ge e badišišišwe le go nšhwa diphošo.	0 – 3½ -Polelo le maswaodikga di fošagetše kudu. -Kgeithontšu e šarakane ebile e hlakahlakane. -Setaele se fošagetše ka mahlakoreng ka moka. -Taodišo e itetša ka diphošo ebile e hlakahlakanya ditaba le go e badišišišwe le go nšhwa diphošo.

Tokelo ya ngwaloflo e hledišwe

SAY NIM MS Phetla MW

<p>FTLHAMEGO (MEPUTSO 6) T= 06</p>	<p>5 – 6 -Ditaba di a nyalelana le dintlha di filwe ka bottalo. -Matoko le ditlamana ka moka di hamiwe ka nepagalo, di tswelafsa tlhaloso ga botse. -Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.</p>	<p>4 1/2 -Ditaba di a lelelana ebile di a nyalelana. -Matoko le ditlamana di hamiwe ka nepagalo le tlhaloso e peneneneng. -Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.</p>	<p>4 -Dintlha tse nnyane tsa maleba di tswelafiswe. -Matoko le ditlamana gantsi di hamiwe ka tshwanele le tlhaloso e lloga e kwagala. -Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.</p>	<p>3 – 3 1/2 -Dintlha tse dingwe tsa maleba di laeditšwe. -Diphošo hamegong ya ditlamana le matoko le ge tlhaloso e kwagala. -Botelele ke bja maleba go ya ka ditaelo.</p>	<p>2 1/4 -Bohlatshe bja dintlha tsa maleba. -Matoko le ditlamana di fošagetse le ge tlhaloso ka kakaretšo e kwagala. -Botelele ga se bja maleba – telele kudu/ kopana kudu.</p>	<p>2 -O tala a elšwa tseleng go boima go hatela kakaretšo ya dikgopolo. -Matoko le ditlamana ga se tsa hamega, tlhaloso ga e kwagale. -Botelele ga se bja maleba – telešana/ kopananyana.</p>	<p>0 – 1 1/2 -Dikgopolo di tšwale tseleng, di šarakane ebile di hlakahlakane. -Matoko le ditlamana di šarakane ebile ga di tsebetšane. -Botelele ga se bja maleba – telelelele/ kopanankopana.</p>
---	--	--	--	---	--	--	---

MSJ
MSJ
MSJ

KAROLO YA B: RUBIRIKI YA GO LEKOLA DITŠWELEIŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE TELELE [30]

	Khouto 7: Bokgoni bjo bo botse go feliša. 80 – 100% 16 – 20	Khouto 6: Bokgoni bjo bo botse kardukudu. 70 – 79% 14 – 15½	Khouto 5: Bokgoni bjo bo botse kudu. 60 – 69% 12 – 13½	Khouto 4: Bokgoni bjo go kgotsotšiša. 50 – 59% 10 – 11½	Khouto 3: Bokgoni bjo bo lekanego. 40 – 49% 8 – 9½	Khouto 2: Bokgoni bjo go isega. 30 – 39% 6 – 7½	Khouto 1: Bokgoni bjo go haseleja kudukudu. 0 – 29% 0 – 5½
D=DITENG	-Tsebo e bolsebotse ya dinyakwa tša setšweleišwa. -Mothuti o hlokometše lebelelo ya ditaba, ga a tšwe tšwe tseleng. -Diteng le dikgopolo di a nyalelana, setšweleišwa se na le dinthha tša go thekga ditaba.	-Tsebo ya dinyakwa tša setšweleišwa. -Mothuti o hlokometše lebelelo ya ditaba, ga go na le go tšwa tseleng. -Nyalelano ya diteng le dikgopolo ke ya godingwana, di na le dinthha tša go thekga setšweleišwa.	-Tsebo ya go kgotsotšiša ya dinyakwa tša setšweleišwa. -Mothuti o hlokometše lebelelo ya ditaba, o tšwele tseleng ganinyane. -Setšweleišwa se itoga se nyalelana ka diteng le dikgopolo. -Bohlatshe bja peakanyo le/ sengwalwakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweleišwa sa go hlamega gabotse.	-Tsebo ya maganeng ya dinyakwa tša setšweleišwa. -Dikarabo tša mešomo di laetša tebelelo e tshelshhe. -Mothuti o tšwele tseleng, tlhaloso ga e kwagale gabotse. -Nyalelano ya go lekanela ya dikgopolo le diteng.	-Tsebo ya go lekanela ya dinyakwa tša setšweleišwa. -Dikarabo tša mešomo di laetša lebelelo ya go lekanela. -Mothuti o tšwele tseleng, tlhaloso ga e tšwelele mo go niši. -Setšweleišwa ga se nyalelana ka dikgopolo le diteng tše mmakwa tša go thekga sererwa.	-Tsebo ya go lekanela ya dinyakwa tša setšweleišwa. -Setšweleišwa se šaragane ebile se a hlakahlakanya, tlhaloso ga e kwegele mo go niši. -Ga go na nyalelano ya dikgopolo le diteng, se na le dinthha tše nnyane kudu tša go thekga sererwa. -Peakanyo le/ sengwalwakanywa sa mathomo ga e kgotsotšiša. -Setšweleišwa se hlalosišwe ka bofokodi. -Ga se a šomiša melao ya maleba ya sebopego.	-Ga go na nyalelano ya dinyakwa tša setšweleišwa. -Setšweleišwa se šaragane ebile se a hlakahlakanya, tlhaloso ga e kwegele mo go niši. -Ga go na nyalelano ya dikgopolo le diteng, se na le dinthha tše nnyane kudu tša go thekga sererwa. -Peakanyo le/ sengwalwakanywa sa mathomo ga e kgotsotšiša. -Setšweleišwa se hlalosišwe ka bofokodi. -Ga se a šomiša melao ya maleba ya sebopego.
S=SEBOPEGO	-Tsebo e bolsebotse ya dinyakwa tša setšweleišwa. -Mothuti o hlokometše lebelelo ya ditaba, ga a tšwe tšwe tseleng. -Diteng le dikgopolo di a nyalelana, setšweleišwa se na le dinthha tša go thekga ditaba.	-Tsebo ya dinyakwa tša setšweleišwa. -Mothuti o hlokometše lebelelo ya ditaba, ga go na le go tšwa tseleng. -Nyalelano ya diteng le dikgopolo ke ya godingwana, di na le dinthha tša go thekga setšweleišwa.	-Tsebo ya go kgotsotšiša ya dinyakwa tša setšweleišwa. -Mothuti o hlokometše lebelelo ya ditaba, o tšwele tseleng ganinyane. -Setšweleišwa se itoga se nyalelana ka diteng le dikgopolo. -Bohlatshe bja peakanyo le/ sengwalwakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweleišwa sa go hlamega gabotse.	-Tsebo ya maganeng ya dinyakwa tša setšweleišwa. -Dikarabo tša mešomo di laetša tebelelo e tshelshhe. -Mothuti o tšwele tseleng, tlhaloso ga e kwagale gabotse. -Nyalelano ya go lekanela ya dikgopolo le diteng.	-Tsebo ya go lekanela ya dinyakwa tša setšweleišwa. -Setšweleišwa se šaragane ebile se a hlakahlakanya, tlhaloso ga e kwegele mo go niši. -Ga go na nyalelano ya dikgopolo le diteng, se na le dinthha tše nnyane kudu tša go thekga sererwa. -Peakanyo le/ sengwalwakanywa sa mathomo ga e kgotsotšiša. -Setšweleišwa se hlalosišwe ka bofokodi. -Ga se a šomiša melao ya maleba ya sebopego.	-Tsebo ya go lekanela ya dinyakwa tša setšweleišwa. -Dikarabo tša mešomo di laetša lebelelo ya go lekanela. -Mothuti o tšwele tseleng, tlhaloso ga e tšwelele mo go niši. -Setšweleišwa ga se nyalelana ka dikgopolo le diteng tše mmakwa tša go thekga sererwa.	-Ga go na nyalelano ya dinyakwa tša setšweleišwa. -Setšweleišwa se šaragane ebile se a hlakahlakanya, tlhaloso ga e kwegele mo go niši. -Ga go na nyalelano ya dikgopolo le diteng, se na le dinthha tše nnyane kudu tša go thekga sererwa. -Peakanyo le/ sengwalwakanywa sa mathomo ga e kgotsotšiša. -Setšweleišwa se hlalosišwe ka bofokodi. -Ga se a šomiša melao ya maleba ya sebopego.
M=MEPUTSO 20)	-Tsebo e bolsebotse ya dinyakwa tša setšweleišwa. -Mothuti o hlokometše lebelelo ya ditaba, ga a tšwe tšwe tseleng. -Diteng le dikgopolo di a nyalelana, setšweleišwa se na le dinthha tša go thekga ditaba.	-Tsebo ya dinyakwa tša setšweleišwa. -Mothuti o hlokometše lebelelo ya ditaba, ga go na le go tšwa tseleng. -Nyalelano ya diteng le dikgopolo ke ya godingwana, di na le dinthha tša go thekga setšweleišwa.	-Tsebo ya go kgotsotšiša ya dinyakwa tša setšweleišwa. -Mothuti o hlokometše lebelelo ya ditaba, o tšwele tseleng ganinyane. -Setšweleišwa se itoga se nyalelana ka diteng le dikgopolo. -Bohlatshe bja peakanyo le/ sengwalwakanywa sa mathomo se tšweleditše setšweleišwa sa go hlamega gabotse.	-Tsebo ya maganeng ya dinyakwa tša setšweleišwa. -Dikarabo tša mešomo di laetša tebelelo e tshelshhe. -Mothuti o tšwele tseleng, tlhaloso ga e kwagale gabotse. -Nyalelano ya go lekanela ya dikgopolo le diteng.	-Tsebo ya go lekanela ya dinyakwa tša setšweleišwa. -Setšweleišwa se šaragane ebile se a hlakahlakanya, tlhaloso ga e kwegele mo go niši. -Ga go na nyalelano ya dikgopolo le diteng, se na le dinthha tše nnyane kudu tša go thekga sererwa. -Peakanyo le/ sengwalwakanywa sa mathomo ga e kgotsotšiša. -Setšweleišwa se hlalosišwe ka bofokodi. -Ga se a šomiša melao ya maleba ya sebopego.	-Tsebo ya go lekanela ya dinyakwa tša setšweleišwa. -Dikarabo tša mešomo di laetša lebelelo ya go lekanela. -Mothuti o tšwele tseleng, tlhaloso ga e tšwelele mo go niši. -Setšweleišwa ga se nyalelana ka dikgopolo le diteng tše mmakwa tša go thekga sererwa.	-Ga go na nyalelano ya dinyakwa tša setšweleišwa. -Setšweleišwa se šaragane ebile se a hlakahlakanya, tlhaloso ga e kwegele mo go niši. -Ga go na nyalelano ya dikgopolo le diteng, se na le dinthha tše nnyane kudu tša go thekga sererwa. -Peakanyo le/ sengwalwakanywa sa mathomo ga e kgotsotšiša. -Setšweleišwa se hlalosišwe ka bofokodi. -Ga se a šomiša melao ya maleba ya sebopego.

Handwritten signature: *Phella*
Handwritten initials: *MW*

<p>8 – 10</p> <p>-Potlalo ya setšweletšwa mo go nši ke ya maleba ebile e hlamiwe gabotse.</p> <p>-Tlotlontšu mo gothle e nepagetšhe go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano.</p> <p>-Setaele mo go nši se nepagetšhe.</p> <p>-Setšweletšwa se tšega se sena le go e le phošwana gore se badisišitšwe le go nšhwa diphošo.</p> <p>-Bolelele ke bja maleba go ya ka difaele.</p>	<p>7 – 7½</p> <p>-Setšweletšwa se hlamiwe gabotse kudu ka maleba.</p> <p>-Tlotlontšu e nepagetšhe kudu go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano.</p> <p>-Setaele se nepagetšhe kudu.</p> <p>-Setšweletšwa ga se na le phošo go laetša gore se badisišitšwe le go nšhwa diphošo.</p> <p>-Bolelele ke bja maleba go ya ka difaele.</p>	<p>6 – 6½</p> <p>-Setšweletšwa se hlamiwe gabotse ebile ke sa maleba.</p> <p>-Tlotlontšu e nepagetšhe go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano.</p> <p>-Setaele se tšega se nepagetšhe.</p> <p>-Setšweletšwa se tšega se se na le phošo go laetša gore se badisišitšwe le go nšhwa diphošo.</p> <p>-Bolelele ke bja maleba go ya ka difaele.</p>	<p>5 – 5½</p> <p>-Tlhamago ya setšweletšwa e nyakile go kgotsofatiša. Diphošo ga uti thabele kebo ya dintho.</p> <p>-Tlotlontšu e nyakile go kgotsofatiša go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano.</p> <p>-Setaele se na le diphošo.</p> <p>-Setšweletšwa se na le diphošo tše nši le ge se laetša se badisišitšwe le go nšhwa diphošo.</p> <p>-Bolelele ga se bja maleba – tekele kudu/ kopana kudu.</p>	<p>4 – 4½</p> <p>-Setšweletšwa se hlamiwe gabotse nyanya, se na le diphošo tše nši.</p> <p>-Tlotlontšu e tekantšhe ebile ga se ya swanela morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano.</p> <p>-Setaele se na le diphošo.</p> <p>-Setšweletšwa se na le diphošo tše nši le ge se laetša se badisišitšwe le go nšhwa diphošo.</p> <p>-Bolelele ga se bja maleba – tekele kudu/ kopana kudu.</p>	<p>3 – 3½</p> <p>-Tlhamago ya setšweletšwa e a fokola ebile go boima go e latela.</p> <p>-Tlotlontšu e nyaka phošolo ya go isenela le gona ga baamogedi ba tshedimošo le kamano.</p> <p>-Setaele ga se sepeletane le sererwa.</p> <p>-Setšweletšwa se tletše diphošo le ge se badisišitšwe le go nšhwa diphošo.</p> <p>-Bolelele ga se bja maleba/ teletelele/ kopanankopana.</p>	<p>0 – 2½</p> <p>-Tlhamago ya setšweletšwa e a fokola ebile go boima go e latela.</p> <p>-Tlotlontšu e nyaka phošolo ebile ga se ya lokela morero.</p> <p>-Setaele ga se sepeletane le sererwa.</p> <p>-Setšweletšwa se tletše ka diphošo ebile se a hlakahlakanya le ge se badisišitšwe le go nšhwa diphošo.</p> <p>-Bolelele ga se bja maleba/ teletelele/ kopanankopana.</p>
--	---	---	---	--	--	--

P = POLELO
 B = SETAELE
 P = PALOBO-
 HLATSE

(MEPUTSO 10)

T = 05
 B = 03
 P = 02

Handwritten notes:
 GUY NIM RJS NW

KAROLO YA C: RUBIRIKI YA GO LEKOLA DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE KOPANA LE DITŠWELETŠWA TŠA TSEBIŠO, MELAETŠA LE MAHLAKORENTŠI [20]

	Khouto 7: Bokgomi bjo bo botse go leiša. 80 - 100%	Khouto 6: Bokgomi bjo bo botse kudukudu. 70 - 79%	Khouto 5: Bokgomi bjo bo botse kudu. 60 - 69%	Khouto 4: Bokgomi bja go kgotsofatša. 50 - 59%	Khouto 3: Bokgomi bjo bo letanego. 40 - 49%	Khouto 2: Bokgomi bja go išega. 30 - 39%	Khouto 1: Bokgomi bja go hfaelela kudukudu. 0 - 29%
7 = DITENG, 8 = PEAKANYO 9 = SEBOPEGO	10½ - 13	9½ - 10	9 - 9	6½ - 7½	5½ - 6	4 - 5	0 - 3½
10 = PEAKANYO 11 = PEAKANYO 12 = PEAKANYO 13 = PEAKANYO	10½ - 13	9½ - 10	9 - 9	6½ - 7½	5½ - 6	4 - 5	0 - 3½
14 = PEAKANYO 15 = PEAKANYO 16 = PEAKANYO 17 = PEAKANYO 18 = PEAKANYO 19 = PEAKANYO 20 = PEAKANYO	10½ - 13	9½ - 10	9 - 9	6½ - 7½	5½ - 6	4 - 5	0 - 3½

Sum NAM NCS
MW

<p>P = POLELO S = SETAELE P = PAL OBO- HILATSE (MEPUTSO 7) = 03 > = 02 = 02</p>	<p>6-7 - Polelo ya sešwelaletšwa mo go nši ke ya maleba ebile e hlamilwe gabotse. - Tlotlotšuwano mo gohle e nepagetšwe go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano. - Setaele mo go nši se nepagetšwe. - Setšwelaletšwa se lloga se se na le ge e le pheswana go laetša gore se badišiššwe le go nšhwa diphošo. - Bolelele ke bja maleba go ya ka dilaele.</p>	<p>5-5½ - Setšwelaletšwa se hlamilwe gabotse kudu ka maleba. - Tlotlotšuwano e nepagetšwe kudu go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano. - Setaele se nepagetšwe kudu. - Setšwelaletšwa ga se na le phošo go laetša gore se badišiššwe le go nšhwa diphošo. - Bolelele ke bja maleba go ya ka dilaele.</p>	<p>4½ - Setšwelaletšwa se hlamilwe gabotse ebile ke sa maleba. - Tlotlotšuwano e nepagetšwe go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano. - Setaele se lloga se nepagetšwe. - Setšwelaletšwa se lloga se se na le phošo go laetša gore se badišiššwe le go nšhwa diphošo. - Bolelele ke bja maleba go ya ka dilaele.</p>	<p>3½-4 - Tlhamago ya sešwelaletšwa e nyakile go kgatšofatša. Diphošo ga di thibele kelo ya dintšha. - Tlotlotšuwano e nyakile go kgatšofatša go ya ka morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano. - Setaele se na le diphošo. - Setšwelaletšwa se na le diphošo tše nši le ge se laetša se badišiššwe le go nšhwa diphošo. - Bolelele ga se bja maleba - telele kudu kopana kudu.</p>	<p>3 - Setšwelaletšwa se hlamilwe gabotšenyana, se na le diphošo tše nši. - Tlotlotšuwano e nyakile ga se ya swanela morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano. - Setaele se na le diphošo. - Setšwelaletšwa se na le diphošo tše nši le ge se laetša se badišiššwe le go nšhwa diphošo. - Bolelele ga se bja maleba - telele kudu kopana kudu.</p>	<p>2½ - Tlhamago ya sešwelaletšwa e a fokola ebile go boina go e lalela. - Tlotlotšuwano e nyakile phošofo ya go lsenalela le gona ga e a lokela morero, baamogedi ba tshedimošo le kamano. - Setaele ga se sepelelane le bererwa. - Setšwelaletšwa se tšhabe diphošo le ge se badišiššwe le go nšhwa diphošo. - Bolelele ga se bja maleba - telešana/ kopananyana.</p>	<p>0-2 - Tlhamago ya sešwelaletšwa e a fokola ebile go boima go e lalela. - Tlotlotšuwano e nyakile phošofo ebile ga se ya lokela morero. - Setaele ga se sepelelane le sorerwa. - Setšwelaletšwa se tšhabe ka diphošo ebile se a hlakahlakanya le ge se badišiššwe le go nšhwa diphošo. - Bolelele ga se bja maleba - telelelele/ kopanakopana.</p>
---	--	--	--	---	---	---	--

Handwritten: SIA NIM RAS
 MW
 Phella